

Na osnovu Odluke Vlade Hercegovačko – neretvanskog kantona o dodjeli koncesije za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena krečnjaka na lokalitetu „Gornja Grabovica-Čekalo“, Grad Mostar broj: 01-1-02-3181/23, te na osnovu člana 31. Zakona o koncesijama Hercegovačko - neretvanskog kantona („Službene novine HNK“, broj: 1/13, 7/16 i 6/18, 9/19 i 1/21)

VLADA HERCEGOVAČKO NERETVANSKOG KANTONA

(u daljem tekstu Koncesor), sa sjedištem u Mostaru, Stjepana Radića 3, identifikacijski broj Vlade: 4227310410003, koju zastupa Ministar privrede Hercegovačko - neretvanskog kantona Zanin Vežović

i

PRIVREDNO DRUŠTVO „BABIĆ” d.o.o. Jablanica, sa sjedištem u Jablanici, Neretvanska bb, identifikacijski broj: 4227059110003 (u daljem tekstu Koncesionar), kojeg zastupa direktor društva Babić Amil,

Dana 13.05.2024.. godine, sklopili su

U G O V O R

O

K O N C E S I J I

za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena krečnjaka na lokalitetu „Gornja Grabovica-Čekalo“, Grad Mostar

1. PREDMET UGOVORA

Član 1.

(1) Ovim ugovorom (u daljem tekstu: Ugovor) Koncesor daje, a Koncesionar preuzima pravo na eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena krečnjaka na lokalitetu „Gornja Grabovica-Čekalo“, Grad Mostar.

(2) Eksploatacija mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena krečnjaka će se obavljati na lokaciji iz stava (1) ovog člana na području omeđenom koordinatama:

TAČKA	X	Y
A.	4 826 550	6 478 350
B.	4 826 627	6 478 433
C.	4 826 791	6 478 271
D.	4 826 694	6 478 186

koji prostor je površine 2,71 ha, i nalazi se na zemljištu označenom k. č. broj 788/1 k.o. Jasenjani, Grad Mostar, u kojem su bilanse rezerve mineralne sirovine prema Rješenju UP/I-07-02a)-20-74-13/15 od 07.08.2015.godine:

Kategorija rezervi geoloških rezervi	Rezerve (m ³)	Ekspl. gubici %	Ekspl.gubici (m ³)	Ekspl.rezerve(m ³)
A	168.264	5	8.414	159.850
B	664.514	5	33226	631.288
C ₁	132.737	5	6.637	126.100
A + B + C ₁	965.515	5	48.277	917.238

(3) Ovim ugovorom daje se pravo na eksploataciju ukupno 500.000 m³ mineralne sirovine tehničko građevinskog kamena krečnjaka.

2. OPĆE OBAVEZE KONCESIONARA

Član 2.

(1) Koncesionar je obavezan obavljati djelatnost predmeta koncesije u skladu sa uslovima i standardima za obavljanje djelatnosti koji su propisani Zakonom o rudarstvu Hercegovačko – neretvanskog kantona („Službene novine HNK“, broj: 7/11, 9/12, 4/16 i 8/19), Zakonom o koncesijama HNK („Službene novine HNK“ broj: 1/13, 7/16, 6/18, 9/19 i 1/21) i ostalim propisima koji regulišu oblast eksploatacije mineralnih sirovina.

(2) Zakonski propisi i standardi koji regulišu pitanja zaštite okoline, prostornog planiranja, vodoprivrede, šumarstva i zaštite na radu, su također obavezujući za koncesionara.

Član 3.

(1) Sve dozvole/saglasnosti koje su propisane posebnim zakonima, a koje je Koncesionar obavezan pribaviti prije početka korištenja koncesije, iste će pribaviti na svoj trošak i na svoj rizik.

2) Koncesionar je obavezan da se u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ovog ugovora obrati Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva po pitanju obaveze koncesionara za pribavljanje dozvole za krčenje šume.

(3) Koncesionar je obavezan da se u roku od 10 dana od dana zaključenja ovog Ugovora obrati Agenciji za vodno područje Jadranskog mora, u svrhu pribavljanja vodne saglasnosti za

eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena krečnjaka na lokalitetu „Gornja Grabovica-Čekalo“, Grad Mostar.

(4) Koncesionar se obavezuje dostavljati Ministarstvu privrede HNK dozvole/saglasnosti iz stava (1) i (2) ovog člana, u roku 7 (sedam) dana od dana njihovog pribavljanja, izuzev dozvola/saglasnosti za čije je izdavanje nadležno samo Ministarstvo privrede HNK.

Član 4.

Koncesionar je obavezan da podnese zahtjev za izdavanje dozvole za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena krečnjaka, na lokalitetu „Gornja Grabovica-Čekalo“, Grad Mostar kod nadležnog organa u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o koncesiji.

Član 5.

Za vrijeme važenja ovog Ugovora zemljište označeno u članu 1. stav (2) Ugovora Koncesionar će koristiti isključivo u svrhu eksploatacije mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena krečnjaka.

Član 6.

(1) Za cijelo vrijeme trajanja koncesije Koncesionar neće davati drugim pravnim ili fizičkim licima da u njegovo ime i/ili za njegov račun eksploatišu predmet koncesije.

(2) Koncesionar je jedini odgovoran za sve radnje, radove i aktivnosti trećih lica u vezi sa vađenjem mineralne sirovine, za koje je ova koncesija izdana.

Član 7.

(1) Nađene predmete u okviru eksploatacionog polja, koji predstavljaju historijske, kulturne ili prirodne vrijednosti Koncesionar je dužan bez naknade predati Koncesoru.

(2) Ako bi dalje izvođenje radova moglo ugroziti cjelinu odnosno vrijednost nađenih predmeta Koncesionar je dužan obustaviti radove i o tome odmah pismeno obavijestiti organ nadležan za poslove zaštite historijskih, kulturnih i prirodnih vrijednosti i tražiti od istoga utvrđivanje potrebe za obustavom radova.

(3) U slučaju da organ nadležan za poslove zaštite historijskih, kulturnih i prirodnih vrijednosti obustavi radove, u skladu sa stavom (2) ovog člana, Koncesionar je dužan, u roku od tri dana od dana prijema akta o obustavi, pismeno obavijestiti organ nadležan za nadzor nad provođenjem Ugovora.

Član 8.

Ukoliko se zbog obustave iz člana 7. Ugovora radovi ne nastave u roku od 90 dana, stranke će pristupiti izradi Aneksa Ugovora, sa ciljem pronalaženja adekvatnog rješenja koje bi omogućilo zaštitu investicije Koncesionara i nastavak realizacije Ugovora.

Član 9.

Koncesionar je dužan, u slučaju prestanka koncesionog odnosa, odmah, a najdalje u roku od tri dana, napustiti eksploataciono polje, u skladu sa važećim zakonima i uslovima iz predmetnih odobrenja, rješenja, elaborata i projekata.

Član 10.

(1) Koncesionar je dužan, prema glavnom rudarskom projektu, u kontinuitetu vršiti sanaciju zemljišta i tehničku rekultivaciju devastiranih površina nastalih uslijed rudarskih radova, kao i provesti mjere obezbjeđenja kako bi se trajno isključile opasnosti po život i zdravlje ljudi i imovine i mogući uzročnici zagađenja okoline, odnosno štete na objektima i okolini.

(2) Koncesionar je dužan rekultivaciju iz stava (1) ovog člana izvršiti za vrijeme trajanja koncesije.

Član 11.

Koncesionar je dužan pri izvođenju rudarskih radova preduzimati mjere zaštite na radu, zaštite života i zdravlja građana kao i obezbjeđenja imovine, te i druge mjere zaštite u skladu sa glavnim rudarskim projektom i posebnim propisima koji se odnose na ovu oblast.

Član 12.

Koncesionar je dužan zaštitu okoliša vršiti kroz primjenu mjera propisanih glavnim rudarskim projektom i važećom okolinskom dozvolom i posebnim propisima koji se odnose na ovu oblast.

Član 13.

Ako Koncesionar izvođenjem radova prouzroči štetu trećima, dužan je otkloniti uzrok, a štetu nadoknaditi.

Član 14.

Tokom trajanja koncesije Koncesionar će Ministarstvu privrede HNK godišnje, do 15.03. tekuće godine dostavljati slijedeće podatke za prethodnu godinu:

- podatke o cijenama mineralne sirovine krečnjaka kao tehničko-građevinskog kamena po kojima Koncesionar istu prodaje;
- razvojne podatke;
- podatke o preduzetim mjerama zaštite iz članova 10., 11. i 12. Ugovora.

3. KONCESIONA NAKNADA

Član 15.

Koncesionar je dužan redovno plaćati koncesionu naknadu, u iznosu i na način utvrđen Ugovorom.

3.1. JEDNOKRATNA NAKNADA

Član 16.

(1) Jednokratna koncesiona naknada, koja predstavlja naknadu za dodijeljeno pravo na eksploataciju 500.000 m³ mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena krečnjaka iznosi 140.250,00 KM (slovima: stotinučetrestiljadadvijestotinepedesetkonvertibilnihmaraka).

(2) Jednokratnu koncesionu naknadu Koncesionar je obavezan platiti u ratama, na slijedeći način:

- a) prvu ratu koja iznosi 28.050,00 KM (slovima: dvadesetosamhiljadapedesetkonvertibilnih maraka) uplatiti u roku od 15 dana od dana zaključenja Ugovora;
- b) drugu ratu koja iznosi 14.025,00 KM (slovima: četrnaesthiljadadvadesetpetkonvertibilnih maraka) uplatiti najkasnije do kraja 2024. godine;
- c) treću ratu koja iznosi 14.025,00 KM (slovima: četrnaesthiljadadvadesetpetkonvertibilnih maraka) uplatiti najkasnije do kraja 2025. godine;
- d) četvrtu ratu koja iznosi 14.025,00 KM (slovima: četrnaesthiljadadvadesetpetkonvertibilnih maraka) uplatiti najkasnije do kraja 2026. godine;
- e) petu ratu koja iznosi 14.025,00 KM (slovima: četrnaesthiljadadvadesetpetkonvertibilnih maraka) uplatiti najkasnije do kraja 2027. godine;
- f) šestu ratu koja iznosi 14.025,00 KM (slovima: četrnaesthiljadadvadesetpetkonvertibilnih maraka) uplatiti najkasnije do kraja 2028. godine;
- g) sedmu ratu koja 14.025,00 KM (slovima: četrnaesthiljadadvadesetpetkonvertibilnih maraka) uplatiti najkasnije do kraja 2029. godine;
- h) osmu ratu koja iznosi 14.025,00 KM (slovima: četrnaesthiljadadvadesetpetkonvertibilnih maraka) uplatiti najkasnije do kraja 2030. godine;
- i) devetu ratu koja iznosi 14.025,00 KM (slovima: četrnaesthiljadadvadesetpetkonvertibilnih maraka) uplatiti najkasnije do kraja 2031. godine.

(3) O načinu uplate, broju računa i ostalim podacima o uplati koncesione naknade iz stava (1) ovog člana, Koncesor će obavijestiti Koncesionara pismenim putem.

Član 17.

(1) Garancija plaćanja prve rate jednokratne koncesione naknade iz člana 16. stav (2) Ugovora je безусловna bankarska garancija na prvi poziv u iznosu od 28.050,00 KM sa rokom važenja jednakim roku plaćanja prve rate plus dodatnih tri mjeseca nakon isteka ugovorenog roka, a koju je Koncesionar dužan dostaviti u roku od tri dana od dana zaključenja ovog Ugovora.

(2) U slučaju da Koncesionar iznos prve rate jednokratne koncesione naknade iz člana 16. stav (2) Ugovora uplati prije isteka roka za dostavu bankarske garancije iz stava (1) ovog člana, Koncesionaru prestaje obaveza dostave te bankarske garancije.

(3) Garancija plaćanja ostalih rata jednokratne koncesione naknade je безусловna bankarska garancija u vrijednosti svake pojedinačne rate sa rokom važenja jednakim roku plaćanja te pojedinačne rate plus dodatnih tri mjeseca nakon isteka ugovorenog roka za plaćanje te pojedinačne rate na koju se garancija odnosi.

(4) Garancije iz stava (3) ovog člana, osim garancije plaćanja druge rate, Koncesionar je dužan dostavljati za svaku pojedinačnu ratu najkasnije do 01. 03. one godine u kojoj se pojedinačna rata plaća, a u slučaju da Koncesionar iznos te rate uplati prije isteka roka za dostavu bankarske garancije, Koncesionaru prestaje obaveza dostave te bankarske garancije.

(5) Garanciju plaćanja druge rate Koncesionar je dužan dostaviti najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Ugovora, a u slučaju da Koncesionar iznos te rate uplati prije isteka roka za dostavu bankarske garancije Koncesionaru prestaje obaveza dostave te bankarske garancije.

3.2. TEKUĆA (GODIŠNJA) NAKNADA

Član 18.

(1) Obaveza Koncesionara da Koncesoru plaća tekuću (godišnju) koncesionu naknadu nastaje i traje za vrijeme trajanja koncesije u smislu člana 23. stav (2) i (3) Ugovora.

(2) Tekuća (godišnja) koncesiona naknada se izračunava na način da se ukupna količina iskopane mineralne sirovine pomnoži sa koeficijentom vrijednosti (cijenom), a sve u skladu sa Odlukom o načinu utvrđivanja, načinu i rokovima plaćanja koncesione naknade za eksploataciju mineralnih sirovina na području Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine HNK“, broj: 2/14) i shodno Listi mineralnih sirovina sa koeficijentima vrijednosti (cijenama) za izračunavanje tekuće (godišnje) naknade za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina za odgovarajuću godinu.

(3) Koeficijent vrijednosti (cijena) mineralne sirovine za svaku pojedinačnu obračunsku godinu utvrđivat će se shodno aktima iz prethodnog stava, i činit će sastavni dio ovog Ugovora.

Član 19.

(1) U cilju utvrđivanja visine tekuće (godišnje) koncesione naknade, Koncesionar za svaku kalendarsku godinu trajanja koncesije, na osnovu rudarske, geološke i planske dokumentacije, utvrđuje godišnji plan eksploatacije mineralne sirovine, na koji Ministarstvo privrede daje saglasnost.

(2) Godišnji plan iz stava (1) ovog člana, Koncesionar je dužan dostaviti Koncesoru najkasnije do 01.03. tekuće kalendarske godine za godinu za koju se dostavlja godišnji plan eksploatacije.

(3) Za prvu kalendarsku godinu trajanja koncesije Koncesionar će Koncesoru dostaviti plan eksploatacije za period od početka korištenja predmeta koncesije (u smislu člana 23. stav (2) Ugovora) do kraja te kalendarske godine. Ovaj plan eksploatacije Koncesionar će dostaviti Koncesoru u roku od 15 (petnaest) dana od dana početka korištenja predmeta koncesije.

Član 20.

(1) Tekuću (godišnju) koncesionu naknadu Ministarstvo privrede obračunava na osnovu utvrđivanja činjeničnog stanja na kraju svake kalendarske godine trajanja koncesije, a najdalje

do 31.01. naredne kalendarske godine u odnosu na godinu za koju se naknada obračunava.

(2) Ukoliko utvrđivanjem činjeničnog stanja Ministarstvo privrede utvrdi da je količina iskopane mineralne sirovine manja od količine utvrđene u godišnjem planu eksploatacije iz člana 19. Ugovora, onda osnovica za obračun tekuće (godišnje) naknade ne može biti manja od 70% od količine utvrđene planom.

(3) Ukoliko utvrđivanjem činjeničnog stanja Ministarstvo privrede utvrdi da je količina iskopane mineralne sirovine veća od količine utvrđene u godišnjem planu eksploatacije iz člana 19. Ugovora, Koncesor i Koncesionar se obavezuju da će zaključiti aneks Ugovora kojim će ugovoriti način, rok i sredstvo obezbjeđenja plaćanja nastale razlike iznosa tekuće (godišnje) koncesione naknade u odnosu na godišnji plan eksploatacije.

(4) Naknadu iz stava (1) ovog člana Koncesionar je dužan platiti najkasnije do 01.03.naredne kalendarske godine, a o načinu uplate, broju računa i ostalim podacima o uplati koncesione naknade iz stava (1) ovog člana, Koncesor će obavijestiti Koncesionara pismenim putem.

Član 21.

(1) Garancija plaćanja tekuće (godišnje) koncesione naknade je безусловna bankarska garancija u vrijednosti predviđene (godišnje) naknade izračunate na osnovu godišnjeg plana iz člana 19. stav (1) Ugovora, sa rokom važenja jednakim roku plaćanja te naknade plus dodatnih tri mjeseca nakon isteka toga roka.

(2) Garanciju iz stava (1) ovog člana Koncesionar je dužan dostaviti za svaku kalendarsku godinu trajanja koncesije, do 31.03. tekuće godine na koju se garancija odnosi.

(3) Za prvu kalendarsku godinu trajanja koncesije Koncesionar će Koncesoru dostaviti безусловnu bankarsku garanciju u vrijednosti tekuće (godišnje) naknade prema planu eksploatacije iz člana 19. stav (3) Ugovora, sa rokom važenja jednakim roku plaćanja te naknade plus dodatnih tri mjeseca nakon isteka toga roka. Ovu bankarsku garanciju Koncesionar će dostaviti Koncesoru u roku od 30 dana od dana početka korištenja predmeta koncesije.

(4) U slučaju da Koncesionar iznos godišnje (tekuće) koncesione naknade iz člana 20. stav (1) Ugovora uplati prije isteka roka za dostavu bankarske garancije iz stava (2) ovog člana, Koncesionaru prestaje obaveza dostave te bankarske garancije.

Član 22.

(1) U svrhu utvrđivanja početnog stanja predmeta koncesije, koncesionar je dužan izraditi Geodetski elaborat otkopanih količina mineralne sirovine od 31.12.2024. godine (datum revidovanog Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-građevinskog kamena krečnjaka ležišta "Gornja Grabovica-Čekalo", Grad Mostar) do datuma pravosnažnosti Rješenja za izvođenje rudarskih radova po Glavnom rudarskom projektu, te isti isti dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana sticanja prava na eksploataciju mineralne sirovine.

(2) Geodetski elaborat iz stava (1) ovoga člana činit će sastavni dio Ugovora.

(3) Koncesionar se obavezuje da će utvrđivanje početnog stanja predmeta koncesije izvršiti na svoj trošak.

4. ROK TRAJANJA KONCESIJE

Član 23.

(1) Koncesija se dodjeljuje na period od 25 (dvadesetpet) godina.

(2) Početak korištenja predmeta koncesije, odnosno rok trajanja koncesije, počinje danom konačnosti rješenja kojim se Koncesionaru odobrava izvođenje radova prema rudarskom projektu.

(3) Koncesija prestaje istekom dvadesetpete godine od dana početka korištenja predmeta koncesije.

5. PRESTANAK KONCESIONOG ODNOSA

Član 24.

Koncesioni odnos prestaje:

- a) istekom roka koji je određen Ugovorom,
- b) otvaranjem stečajnog postupka nad Koncesionarom,
- c) prestankom postojanja predmeta koncesije;
- d) raskidom Ugovora o koncesiji;
- e) otkupom koncesije;
- f) oduzimanjem koncesije.

Član 25.

Kada nastupi jedan od razloga prestanka koncesionog odnosa, iz člana 24. tačke b) i c) organ nadležan za nadzor nad provođenjem Ugovora podnosi prijedlog Koncesoru za donošenje Odluke o prestanku koncesionog odnosa, u skladu sa članom 40. Zakona o koncesijama HNK.

Član 26.

(1) U slučaju prestanka koncesionog odnosa iz bilo kojeg razloga, Koncesor i Koncesionar su saglasni da sve novčane obaveze koje su izvršene neće biti predmet povrata.

(2) U slučaju prestanka koncesionog odnosa iz bilo kojeg razloga, Koncesionar je dužan izmiriti obaveze plaćanja tekuće (godišnje) koncesione naknade, zaključno sa posljednjim mjesecom u kojem je koristio predmet koncesije, bez obzira na ukupan broj dana u tom mjesecu, a sve u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema odluke o prestanku koncesije, odnosno rješenja o oduzimanju koncesije, odnosno dana raskida ili otkupa Ugovora.

Član 27.

Danom prestanka koncesije prestaje pravo Koncesionara na eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena krečnjaka na lokalitetu „Gornja Grabovica-Čekalo“, Grad Mostar.

5.1. RASKID KONCESIONOG UGOVORA

Član 28.

Ugovor o koncesiji će se raskinuti ako:

- a) je Koncesionar nesolventan ili bankrotira;
- b) Koncesionar ili Koncesor ne ispunjava obaveze iz Ugovora u ugovorenim rokovima;
- c) je pravosnažnom sudskom presudom Koncesionaru zabranjeno obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije;
- d) Koncesionar nije u roku započeo, odnosno završio radove koje je trebao izvesti prema Ugovoru;
- e) Koncesionar samovoljno mijenja uslove pod kojima je dodijeljena koncesija;
- f) Koncesionar ne plaća ili neredovno plaća koncesionu naknadu, u roku od 3 (tri) mjeseca;
- g) Koncesionar tri godine za redom iskopa na godišnjem nivou manje od 70% količine sirovine utvrđene planom eksploatacije za tu godinu;
- h) se vršenjem koncesijske djelatnosti dovodi u opasnost životna sredina ili zakonom zaštićena područja i objekti, koja se u vrijeme davanja koncesije nije mogla predvidjeti;
- i) u slučaju nemogućnosti obavljanja djelatnosti zbog znatnijeg oštećenja predmeta koncesije.
- j) Za slučaj da koncesionar nije ispunio ugovorne obaveze iz člana 4. Ugovora o koncesiji odnosno nije pribavio dozvole/suglasnosti iz navedenog člana u roku od dvije godine od dana potpisivanja Ugovora, Ugovor o koncesiji se ima smatrati jednostrano raskinutim na štetu koncesionara.

- k) U slučaju da su pravosnažnim rješenjem nadležnog organa dozvole/saglasnosti stavljene van snage ili poništene za vrijeme trajanja Ugovora, Ugovor o koncesiji se ima smatrati jednostrano raskinutim danom pravosnažnosti rješenja, na štetu koncesionara.

Član 29.

Ugovorne strane Ugovor mogu raskinuti jednostrano ili sporazumno.

Član 30.

Kod raskida Ugovora Koncesionar je dužan, o svom trošku, izvršiti nužne radove koje mu, u skladu sa važećim zakonima, naloži Koncesor.

5.2. ODUZIMANJE KONCESIJE

Član 31.

(1) Oduzimanje koncesije vrši se ako:

- a) Koncesionar ne obavlja koncesionu djelatnost duže od godinu dana;
- b) Koncesionar ne izvršava Ugovorom preuzete obaveze;
- c) se obavljanjem koncesione djelatnosti ugrožava životna sredina i zdravlje ljudi, a mjere predviđene posebnim propisima i Ugovorom nisu dovoljne da se to spriječi.

(2) Kada nastupi slučaj iz prethodnog stava, organ nadležan za nadzor nad provođenjem Ugovora o tome obavještava Koncesora, koji zatim donosi rješenje kojim se koncesija oduzima od Koncesionara.

5.3. OTKUP KONCESIJE

Član 32.

Koncesioni odnos može prestati otkupom koncesije od strane Koncesora ako to nalaže opći interes, a pod uslovima i na način utvrđen propisima o eksproprijaciji.

6. PRENOS KONCESIJE

Član 33.

(1) Koncesiona prava iz Ugovora mogu se prenijeti na drugo pravno lice, u skladu sa Zakonom o koncesijama, o čemu se zaključuje poseban ugovor, na koji saglasnost daje Koncesor.

(2) Ugovor o prenosu koncesije zaključen bez saglasnosti Koncesora ništav je.

(3) Koncesor i Koncesionar se obavezuju da se prijenos koncesije iz stava (1) ovog člana neće vršiti u periodu od 8 godina od dana stupanja na snagu Ugovora.

7. VIŠA SILA

Član 34.

Pod višom silom smatrat će se rat, konflikti slični ratu, oružane borbe, elementarne nepogode, prirodni procesi i drugi događaji objektivno izvan kontrole ugovornih strana, a koji ih sprječavaju da izvršavaju obaveze i/ili ostvaruju prava iz Ugovora.

Član 35.

Strana koja se poziva na višu silu dužna je o tome obavijestiti drugu stranu pismeno, najkasnije u roku 10 dana od dana nastanka, odnosno prestanka više sile.

Član 36.

U slučaju nastanka više sile, koncesiona prava i obaveze miruju od dana dostavljanja obavještenja iz člana 35. Ugovora do dana prestanka više sile.

8. NAČIN MEĐUSOBNOG IZVJEŠTAVANJA

Član 37.

O svim pitanjima vezanim za izvršenje obaveza iz Ugovora ugovorne strane će se pismeno izvještavati.

Član 38.

Koncesionar je dužan bez odgađanja obavještavati Koncesora o svakoj nepravilnosti ili nedostatku u izvršavanju Ugovora, o svakoj situaciji koja prijete i/ili ugrožava izvršavanje Ugovora, te o drugim situacijama u skladu sa Ugovorom i pozitivnim pravnim propisima.

9. NADZOR NAD PROVOĐENJEM ODREDABA UGOVORA

Član 39.

(1) Nadzor nad provođenjem Ugovora vrši Ministarstvo privrede Hercegovnačko – neretvanskog Kantona.

(2) Ministar privrede može u pismenoj formi ovlastiti i drugo lice da obavlja provjeru rada Koncesionara.

(3) Nadzor nad ispunjenjem finansijskih prava i obaveza iz Ugovora obavlja Ministarstvo finansija Hercegovnačko – neretvanskog Kantona.

Član 40.

Organ ovlašten za vršenje nadzora iz člana 39. Ugovora dužan je predložiti Koncesoru donošenje Odluke o prestanku koncesijskoga odnosa i preduzimanju drugih odgovarajućih mjera u skladu sa Ugovorom i relevantnim pozitivnim propisima.

10. PRODUŽAVANJE UGOVORA

Član 41.

Ugovor o koncesiji može se produžiti u skladu sa Zakonom o koncesijama, na period ne duži od polovine roka ugovorenog članom 23. stav (1) Ugovora.

11. RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 42.

(1) U slučaju da za vrijeme trajanja Ugovora dođe do spora između ugovornih strana, koji bi bio vezan za provođenje i/ili tumačenja odredaba Ugovora, ugovorne strane su saglasne da će sve eventualne sporove riješiti sporazumno.

(2) Ako se eventualni sporovi ne mogu riješiti na način utvrđen prethodnim stavom, za rješavanje sporova nadležan je Općinski sud u Mostaru.

12. SASTAVNI DIO UGOVORA

Član 43.

Sastavni dio Ugovora su:

- a) Rješenje Ministarstva privrede HNK, broj: UP/I-07-02a)-20-74-13/20 od 07.08.2015. godine;
- b) Odluka Vlade Hercegovnačko – neretvanskog kantona o dodjeli koncesije, broj: 01-1-02-3181/23 od 22.12.2023.godine.
- c) Suglasnost Grad Mostar-Gradonačelnik za dodjelu koncesije za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena krečnjaka na lokalitetu „Gornja Grabovica-Čekalo“, Grad Mostar, broj: 08-19-8401/20 od 16.07.2020.godine.

13. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 44.

(1) Ovaj Ugovor sadrži 10 numerisanih stranica, sačinjen je u 8 (osam) istovjetnih primjeraka od kojih svaka od ugovornih strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

(2) Po jedan primjerak Ugovora dostavit će se: Ministarstvu finansija Hercegovačko - neretvanskog kantona, Kantonalnom javnom pravobranilaštvu, Grad Mostar i Općinski sud u Mostaru u roku od 8 dana od dana njegovog zaključivanja.

Član 45.

Na sve odnose koji nisu uređeni Ugovorom direktno se primjenjuju relevantni pozitivni propisi.

Član 46.

Strane u Ugovoru zadržavaju pravo aneksom Ugovora izmijeniti i/ ili dopuniti Ugovor.

Član 47.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja objiju ugovornih strana.

Koncesionar

BABIĆ d.o.o. Jablanica

direktor

Babić Amil

Koncesor

**Vlada
Hercegovačko - neretvanskog kantona
ministar**

Z a n i n V e j z o v i ć

Broj: 366-XXIX/24

Broj: 02a)-14-1-283/20-37